



**SKUPŠTINA CRNE GORE**

**Predsjedniku**

**Ivanu Brajoviću**

PRIMLJENO:	29 - VI	20 17	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	19-6/17-2/5		
VEZA:			
EPA:	173 XXVI		
SKRAĆENICA:		PRILOG:	

Na osnovu člana 148 Poslovnika Skupštine Crne Gore, podnosim amandman na **Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.**

**A M A N D M A N 1**

Član 15. Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti mijenja se i glasi:

Član 32. mijenja se i glasi:

“Pravo na ličnu invalidninu ima lice sa teškim invaliditetom.  
Visina lične invalidnine iznosi 178,19 eura mjesečno.”

**A M A N D M A N 2**

Član 16. Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti mijenja se i glasi:

Član 33. mijenja se i glasi:

“Pravo na dodatak za njegu i pomoć ima lice kome je zbog tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili senzornih oštećenja ili promjena u zdravstvenom stanju neophodna njega i pomoć da bi imalo obezbijeđen pristup zadovoljavanju potreba.  
Pravo na dodatak za njegu i pomoć može ostvariti lice iz stava 1 ovog člana pod uslovom da ovo pravo nije ostvarilo u skladu sa drugim zakonima.  
Visina dodatka za njegu i pomoć iznosi 65,35 eura mjesečno.”

**O b r a z l o ž e n j e**



Predloženim amandmanom predviđeno je brisanje stava 2. u članu 15. Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kao i brisanje riječi u članu 16. stav 2. i da nije korisnik prava na ličnu invalidninu u skladu sa ovim zakonom.

Pravni osnov i razlog za brisanje stava 2. u članu 15. i dijela stava 2 u članu 16. nalazi se u Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom koji u članu 24. koji se odnosi na diskriminaciju u oblasti socijalne i dječje zaštite i adekvatnog životnog standarda propisuje:

Diskriminacijom po osnovu invaliditeta u oblasti socijalne i dječje zaštite i adekvatnog životnog standarda u smislu propisa kojima se uređuje socijalna i dječja zaštita, smatra se:

- 1) odbijanje, ograničavanje ili otežavanje pružanja socijalne i dječje zaštite djetetu i odraslom licu sa invaliditetom;
- 2) utvrđivanje nepovoljnijih uslova za pružanje socijalne i dječje zaštite djetetu i odraslom licu sa invaliditetom od uslova pod kojima se socijalna i dječja zaštita pruža drugim korisnicima; i
- 3) onemogućavanje, ograničavanje ili otežavanje ostvarivanja prava na socijalno stanovanje u lokalnoj zajednici po izboru lica ili grupe lica sa invaliditetom.

Predloženim članom 15. stav 2. i članom 16. stav 2. postavljaju se nepovoljniji uslovi za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu i dodatka na njegu i pomoć na način što se postavlja poseban uslov da lice koje na osnovu svog invaliditeta ispunjava uslove za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu ne može ostvariti to pravo ukoliko je korisnik dodatka na njegu i pomoć, kao i da lice koje na osnovu svog invaliditeta ispunjava uslove za ostvarivanja prava na dodatak za njegu i pomoć ne može ostvariti to pravo ukoliko je korisnik prava na ličnu invalidninu, a što predstavlja diskriminaciju tj. pravljenje razlike među osobama sa invaliditetom.

Pravo na ličnu invalidninu i pravo na dodatak za njegu i pomoć su potpuno dva različita prava tj. potpuno je različita svrha i pravna priroda pomenutih prava i ne postoji nijedan opravdan razlog da se onemogućava korisnicima jednog prava da ostvari drugo pravo.

Međutim, uslovljavanje ostvarivanja jednog prava korišćenjem drugog prava koje nije isto sa pravom koje se želi ostvariti je akt direktne pravne diskriminacije koju bi svako lice sa invaliditetom dokazalo u sudskom postupku, a čime bi se država izložila neopravdanim troškovima.

### **A M A N D M A N 3**



Poslije člana 39a dodaje se novi član 39b koji glasi:  
Roditelji s invaliditetom imaju pravo na novčanu naknadu za roditeljstvo.  
Visina naknade iz stave 1. ovog člana iznosi 193,00 € mjesečno.  
Pravo iz stava 1. ovog člana prestaje sticanjem punoljetstva, odnosno završetkom redovnog školovanja najmlađeg djeteta.  
Bliže uslove i postupak za ostvarivanje prava iz st. 1 ovog člana propisuje nadležni organ državne uprave.

#### **A M A N D M A N 4**

U članu 169a nakon stava 1. dodaje se novi stav koji glasi:  
Propis iz člana 39a ovog zakona, donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

#### **O b r a z l o ž e n j e**

Pravni osnov za propisivanje novčane naknade za roditelje s invaliditetom nalazi se u članu 68. Ustava Crne Gore kojim se jemči posebna zaštita lica sa invaliditetom, kao i u članu 23. Konvencije o pravima lica s invaliditetom koji govori o pravu na poštovanje doma i porodice, a koji u stavu 1. tačka b) propisuje:

1. Države potpisnice će preduzeti efektivne i odgovarajuće mjere kako bi eliminisale diskriminaciju lica sa invaliditetom u svim pitanjima vezanim za bračne, porodične, lične odnose i roditeljstvo, na osnovu jednakosti sa drugima, kako bi osigurali da:

b) Budu uvažena prava lica sa invaliditetom da slobodno i odgovorno odlučuju o broju svoje djece i razmaku između njih i da imaju pristup informacijama primjerenim njihovom uzrastu, obrazovanju o reprodukciji i planiranju porodice i sredstvima potrebnim kako bi bile u stanju da ostvaruju dotična prava;

Takođe, u stavu 2. ovog člana je propisano da:

2. Države potpisnice ove Konvencije osiguraće da prava i odgovornosti lica sa invaliditetom u odnosu na hraniteljstvo, starateljstvo i usvojenje djece i druge slične ustanove u nacionalnim zakonodavstvima, gdje takvi koncepti postoje, budu poštovana. U svakom slučaju, mora se prioritetno poštovati najbolji interes djeteta. Države potpisnice će licima sa invaliditetom pružati odgovarajuću podršku u ostvarivanju njihovih odgovornosti u podizanju djece.



Osim navedenog, potreba za propisivanjem predloženog prava nalazi se i u činjenici da je danas u Crnoj Gori, a usljed brojnih barijera i poteškoća, jako mali broj roditelja s invaliditetom, te da su njihovi naponi u oblasti roditeljstva znatno veći u odnosu na roditelje bez invaliditeta. Takođe, veliki broj njihovih roditeljskih dužnosti u direktnoj je vezi sa povećanim materijalnim troškovima, koji su opet prouzrokovani nepovoljnom društvenom situacijom i okolnostima za osobe s invaliditetom u našoj zemlji.

Takođe, propisivanjem predloženog prava otkloniće se nepravda koja je učinjena roditeljima s invaliditetom 2015. godine, kada je u Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti propisano pravo roditeljima djece sa invaliditetom zbog toga što roditelji s invaliditetom svakodnevno nailaze na mnogobrojne barijere u svakodnevnom funkcionisanju, pa je ispunjavanje uloge roditeljstva u takvim uslovima znatno zahtjevnije od uloge roditelja djeteta bez invaliditeta.

Na kraju, propisivanjem predloženog prava se ne bi narušila finansijska stabilnost budžeta Crne Gore, jer je prema procjenama organizacija osoba sa invaliditetom svega 50-100 osoba s invaliditetom u ulozi roditelja maloljetne djece i u novčanom iznosu bi predloženo pravo opteretilo budžet za iznos od 9650,00 € - 19300,00 € na mjesečnom nivou ili od 115800,00 € -231600,00 € na godišnjem nivou.

## **A M A N D M A N 5**

Član 23 Predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti briše se i vrši se prenumeracija ostalih članova.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Skupština Crne Gore je u decembru 2016. godine odlučila da dijete koje pohađa osnovnu ili srednju školu, pod uslovom da mu roditelji ne primaju socijalna i materijalna davanja po bilo kom osnovu, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena lica, ima pravo na dječiji dodatak počev od 01.07.2017. godine.

POŠTANIK,  
Andrija Popović